



### PPB-SUS Branch Tee Thread material : SUS304



RoHS compliant



Unit : mm

Model code	Tube O.D. øD	R	A	B	L	øP	Tube end C	E	Hex. H	Weight (g)	Effective area (mm <sup>2</sup> )	CAD file name	
PPB4-M5SUS <sup>⑤⑥</sup>	4	M5×0.8	3	20.2	22.2	10	15	17	10	9	1.5	PPB4-M5SUS	
PPB4-01SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>		R1/8	8	23.2	24.2					12		PPB4-01SUS	
PPB4-02SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>		R1/4	11	26.2	25.2					14		20.5	PPB4-02SUS
PPB6-M5SUS <sup>⑤⑥</sup>	6	M5×0.8	3	23	26.5	13	17.1	20.3	12	14	1.5	PPB6-M5SUS	
PPB6-01SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>		R1/8	8	26	28.5					15.5		10	PPB6-01SUS
PPB6-02SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>		R1/4	11	29	29.5					14			23
PPB6-03SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>		R3/8	12	30.8	31					17	35.5	PPB6-03SUS	
PPB8-01SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>	8	R1/8	8	26.3	29.8	15	18.4	22.4	14	19.5	16.5	PPB8-01SUS	
PPB8-02SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>		R1/4	11	29.3	30.8					25		PPB8-02SUS	
PPB8-03SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>		R3/8	12	31.1	32.3					17		37.5	PPB8-03SUS
PPB10-02SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>	10	R1/4	11	36	38.7	17.5	20.4	25.4	17	36.5	30	PPB10-02SUS	
PPB10-03SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>		R3/8	12	37	39.4					44		PPB10-03SUS	
PPB12-03SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>	12	R3/8	12	39	43.2	21	23.1	28.6	21	54.5	47	PPB12-03SUS	
PPB12-04SUS <sup>⑤⑥⑦</sup>		R1/2	15	42	44.3					69		PPB12-04SUS	

- ※ 1. "L" is a reference value for height dimension after tightening taper thread.
- ※ 2. ⑤ in Model code / Replaced with "F" (FKM), or "N" (NBR) for Seal rubber material change (No code: EPDM)
- ※ 3. ⑥ in Model code / Replaced with "S" for Sealock, or "TP" for Seal tape on thread.
- ※ 4. ⑦ in Model code / Replaced with "C" for Clean-room package